


- WAAS(Wide Area Augmentation System – SAD),
- MSAS(Multi-functional Satellite Augmentation System – Japan),
- GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation– Indija),
- SNAS (Satellite Navigation Augmentation System– Kina),
- WADGPS (Wide Area Differential Global Positioning System– Južna Koreja) i
- SDCM(System for Differential Corrections and Monitoring– Rusija).

EGNOS je regionalni evropski sistem povećanja tačnosti satelitskog sistema pozicioniranja kao što su *GPS* (NAVSTAR) i *Galileo*, ispravljanjem nekoliko izvora grešaka koji utiču na *GPS* signale. *EGNOS* se sastoji od mreže 40 zemaljskih stanica i tri geostacionarna satelita koji služe za prenos korekcionog signala do prijemnika. Geostacionarni sateliti koji su pozicionirani tačno iznad ekvatora na visini od 38.500 km imaju sinhronizovanu rotaciju sa Zemljom, tj. nalaze se na južnoj strani od prijemnika ukoliko je u pitanju regija Evrope. Sistem koristi *GPS* merenja uzeta na



Slika 1.10. Pokrivenost SBAS korekcionim signalima
tačno lociranim referentnim stanicama raspoređenim širom Evrope.

Ispravke koje prenosi *EGNOS* doprinose ublažavanju izvora grešaka u vezi sa satelitskim satovima, satelitskim položajem i jonosferskim efektima. Ostali izvori grešaka (troposferski efekti, refleksija i vrsta prijemnika) efektisu koje ne može ispraviti ovaj sistem poboljšanja. *EGNOS* takođe može otkriti izobličenja koja utiču na signale koji se prenose *GPS*-om, sprečavajući korisnike da prate nekvalitetne ili ometajuće signale koji mogu dovesti do pogrešnog pozicioniranja. *EGNOS* je u Evropi dostupan svakom korisniku koji je opremljen odgovarajućim *DGPS/SBAS* prijemnikom. Za statičke prijemnike, korekcija se može snimiti odvojeno, da bi se pozicija naknadno ispravila (naknadna obrada). S obzirom na to da se u poljoprivredi koriste mobilni sistemi, time i prijemnici, korekcija se može preneti na